


Current Transformer Cabinets

Two Rivers Electric Utility Area Units | UL listed



Overhead Entry

Catalog Number	Amps	Voltage	Phase	SCCR	Dimensions			Cabinet Drawing	Bus Drawing
					H"	W"	D"		
TRM-403-6	400	600	1Ø3W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-801
TRM-403-8	400	600	3Ø3W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-881
TRM-404-13	400	600	3Ø4W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-801
TRM-603-6	600	600	1Ø3W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-811
TRM-603-8	600	600	3Ø3W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-883
TRM-604-13	600	600	3Ø4W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-811
TRM-803-6	800	600	1Ø3W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-821
TRM-803-8	800	600	3Ø3W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-887
TRM-804-13	800	600	3Ø4W	65kA	42	24	8	20104-02A	20104-821
TRM-1203-8	1200	600	3Ø3W	85kA	48	36	14	20104-05A	20104-891
TRM-1204-13	1200	600	3Ø4W	85kA	48	36	14	20104-05A	20104-831
TRM-1603-8	1600	600	3Ø3W	85kA	48	36	14	20104-05A	20104-852
TRM-1604-13	1600	600	3Ø4W	85kA	48	36	14	20104-05A	20104-841

Please consult serving utility for their requirements prior to ordering or installing, as specifications and approvals vary by utility, and may require local electrical inspector approval. All installations must be installed by a licensed electrician and must comply with all national and local codes, laws and regulations. Milbank reserves the right to make changes in specifications and features shown without notice or obligation.



Current Transformer Cabinets

Two Rivers Electric Utility Area Units | UL listed

Underground Entry

Catalog Number	Amps	Voltage	Phase	SCCR	Dimensions			Cabinet Drawing	Bus Drawing
					H"	W"	D"		
TRM-403-6	400	600	1Ø 3W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-801
TRM-403-8	400	600	3Ø 3W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-881
TRM-404-13	400	600	3Ø 4W	65kA	42	20	8	20104-01A	20104-801
TRM-603-6UG	600	600	1Ø 3W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-819
TRM-603-8UG	600	600	3Ø 3W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-886
TRM-604-13UG	600	600	3Ø 4W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-819
TRM-803-6UG	800	600	1Ø 3W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-829
TRM-803-8UG	800	600	3Ø 3W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-890
TRM-804-13UG	800	600	3Ø 4W	65kA	48	46	12	20104-06A	20104-829
TRM-1203-8UG	1200	600	3Ø 3W	85kA	48	46	12	20104-06A	20104-893
TRM-1204-13UG	1200	600	3Ø 4W	85kA	48	46	12	20104-06A	20104-838
TRM-1603-8UG	1600	600	3Ø 3W	85kA	48	54	14	20104-10A	20104-853
TRM-1604-13UG	1600	600	3Ø 4W	85kA	48	54	14	20104-10A	20104-846
TRM-2004-13UG	2000	600	3Ø 4W	85kA	72	60	20	20104-15A	20104-873
TRM-3004-13UG	3000	600	3Ø 4W	85kA	72	60	20	20104-15A	20104-880

Please consult serving utility for their requirements prior to ordering or installing, as specifications and approvals vary by utility, and may require local electrical inspector approval. All installations must be installed by a licensed electrician and must comply with all national and local codes, laws and regulations. Milbank reserves the right to make changes in specifications and features shown without notice or obligation.

